

Luke STOJAKOVIC:

U BALJSKOJ ČETI

Okupacija Francuske od strane Nijemaca zatekla me je 16. juna 1940. u mjestu Krezo. Radio sam u tvornici za vojnu opremu. Nijemci su nas eliminisali iz tvornice i stekli u logore. Ovdje sam proveo 3 mjeseca. Kasnije su nas prebacili u Njemačku. Tako sam došao u Njemačku. Otpočelo je pripremanje bekstva iz Njemačke. Manji broj Jugoslavena je ostao u Njemačkoj i poslije kapitulacije Jugoslavije.

Uspio sam da se prije kapitulacije prebacim u zemlju i dodjem kući u selo Blebinju. Bilo je to u februaru 1941. godine. 30. marta iste godine dobio sam poziv u bivšu jugoslavensku vojsku. Kapitulacija me je zatekla u Deboju, odakle sam uspio da pobegnem preko Prnjavora i da dodjem do Dobrljina. Pošto je Volinjski most na Uni bio srušen nisam mogao dalje, već sam se odlučio da pješačim do kuće. Kada sam došao u selo Petrinju kod Kostajnice, već se predavalo oružje i vojna oprema. Krenuo sam kući u uniformi i imao sam vojno-drževni pištolj i dvogled. To sam donio kući.

U to vrijeme već je u Bosanskoj Kostajnici došlo do formiranje ustaške vlasti. U prvo vrijeme formirani su tzv. Šudjori, koji su se žandarmima otpočeli da dolaze u sela i da se interesuju za ljudi, da traže oružje i vojnu opremu. Ustaše su prije ustanka tražili i pojedine ljudi po selima koji su bili sumnjivi. Bio sam prisiljen da bježim od kuće pa sam najviše vremens provodio u šumi na brdu Balkan, s koga se moglo posmatrati

trati kretanje u selu. Odbio sam sve pozive koji su stizali i čvrsto odlučio da se ne predajem. Bio sam obavješten da traže nekoliko ljudi u selu. Trežili su: Miloša Crnogorca, Rajka Stojakovića, Luka Stojakovića, Rajka Vukale i još neke.

Nismo znali o pripremama za ustank, ali smo bili odlučni da ne dozvolimo da nas usteće uhvate. Razmišljali smo da se odmetnemo i da hajdukujemo. Porodice nisam imao pa sam mogao lakše da se odvajem od kuće.

Tek kasnije u ljetu 1941. doznao sam preko Milana Bačića iz Jasenja da će početi ustank i da će kod nas doći Boško Šiljegović. Kasnije sam doznao da je Boško Šiljegović dolazio u Strigovu.

Tako skrivajući se dočekao sam ustank. Jedne noći začula su se zvona na crkvama i čuli su se povici i dozivanje u selu: "Hajdemo, spasavjemo se!" Zvono na crkvi u Slabinji neprestano je zvonilo. Pošao sam na ustank i krenuo sa ostalima u napad na Bosensku Kostajnicu. Nas je predvodio Miloš Bajalica iz Bašvane, kao i pokojni Vasilijs Stojaković, žandarmerijski narednik, komandir žandarmerijske stanice u Čepcu. On nas je u Crnom Potoku, ne mjestu gdje smo se sakupili, rezvrstao po desetinama. Iz Slabinje su bili svi ljudi, a zapamtio sam Miloša Stojakovića, koji je bio blizek Milošu Bajalici.

Pošte nas je Vasilijs Stojaković, po našem mišljenju vojnički obrezovan, rasporedio po desetinama, krenuli smo u napad. Sjećam se da su tada imeli oružje Miloš Stojaković, kerbin, Gojko Bajalica, puškomitrailjez, ja sam imao pištolj, a bilo ih je još se oružjem, ali mnoge tada nisam poznavao.

Napad na Bosensku Kostajnicu izvršili smo iz Petrinje.

Kod groblja u Bosanskoj Kostajnici formirali smo grupe, pa sam i je dobio grupu ustanika. Išli smo kroz grad i niko nas nije dočekivao. Kod žandarmerijske stanice smo se sukobili. Stigli smo do stanice i ovdje smo pronašli žandarma Vidovića koga smo htjeli ubiti, ali ga je spasio Mili Krević iz Strigove. Stavio se u njegovu odbranu rekavši da ga je on ranije zaštitio. Sjećam se da je Stojan Stojsković htio da ubije Vidovića, ali zahvaljujući Mili Kreviću ovaj je ostao živ.

Te noći uspjeli smo da zauzmemo Bosansku Kostajnicu, ali su kasnije stigle neprijateljske snage iz Hrvatske Kostajnice i otpočele žestoko da nas tuku. Morali smo na brzinu da se povučemo, jer su pristizale jakе neprijateljske snage. Među ustanicima bilo je i tekvih koji su se zadržavali u gospodinjama i na drugim mjestima kupeći stvari pa su tako izgubili živote. Ovoga puta poginuli su Djudja Keđa i mali Nićo Keče, koji su ostali, jer ih nismo izvukli. Ranjen je jedan Bejalica, a poginuo je Ostoja Gaćeša, te jedan Bejalica.

Mi smo odstupali prema Taviji i dalje u Balj. Ovdje je zauzet položaj i postavljen front prema Bosanskoj Kostajnici. Nema komandante Mila Bejalica, vrši raspored na frontu, određuje gdje ćemo stajati. Front je prelezio iznad Palije više petриjane i dalje prema Peleču, gdje su nastavljeli ustanici iz Strigove, Čitluka i drugih sela. Naš položaj je uglavnom iznad Balje.

Nastavili smo da držimo položaj do 2. avgusta 1941. kada su ustaše pošle u napad. Tada je poginuo Ostoja Balaban, sin Ilijin, iz Slebinje. Bio sam postavljen za vodnika i rukovodio grupom ustanika. Iako su ustaše često ispadale na naš položaj mi smo uspjevali da se održavamo.

Još dok smo se našli na položaju iznad Bosanske Kostajnice dolazio nam je dr Mladen Stojanović koji je govorio da nismo trebali vršiti napad na Bosensku Kostajnicu, pošto nismo imeli oružje.

Dr Mladen je predložio da se postavi vlast i revolucionarni sud. U sud je bio postavljen Miloš Čibić iz Ševarlije, koji je poginuo u toku rata. Rečeno je da je ovo potrebno zbog tega da se više ne bi dozvoljavala samovolja pojedinsca i plječke imovine. Uporedo sa sudom odlučeno je da se formiraju odbori. Oni su imali zadatak da vrše snabdjevanje ustanika na frontu i vrše organizaciju pomoći i druge. Sjećam se da su tada izabrani ili, bolje rečeno, odredjeni odbornici Mile Keren, Rade Budimir, Vassilijs Budimir, Stevo Čekić, Stojan Kondić, Marko Stanić i Mile Vučanović. Skoro u svakom zaseoku po jedan i više ljudi radili su na ovim poslovima. Bilo je to široko postavljena mreža odbornika koja je radila za front.

Na naš položaju bili smo organizovani u četu. Među nama je u to vrijeme bio Obrad Davidović, koji je ovdje došao iz Hrvatske, a poznao se sa Milošem Bojelicom. On je bio na čelu grupe u kojoj smo se našli. Pored Obrada Davidovića, koji rukovodi grupom, tu se našao i Jovo Marjanović, te Miloš Stojanović i Mićo Zec zatim Gojko Bojilica, sa puškomitrailjezom. Nema uglavnog rukovoda Miloš Bojilica.

Front smo držali oko dvadesetak dana i došlo je do njegovog napuštanja. Čuli smo da su ustaše ispalile iz Bosanske Dubice, da su stigli do Knežice i dalje. Istina, dok je kod nas boravio Mladen Stojanović rekao je da se nećemo moći održati na frontu i da treba pristupiti formiranju grupe u vidu vojnih formacija, jer da nemamo snažu da držimo front.

Pošte smo napustili front došlo je do formiranja grupe na čijem čelu je u prvo vrijeme bio Obrad Davidović. U grupi su bili: Milo Zec, Gojko Bejalica, Petar Borcjević, Mihajlo Gačić, Ostoja Miljković. Bilo nas je oko 30. Počeli smo da se prikrivamo u šumama u Babincu, Slobinji i ne drugim mjestima.

Ja sam bio određen da snabdjevam grupu hranom na mjesto Dušana Dragaša i Merka Bejalice. Narod je donosio hrenu na određeno mjesto. Izgledalo je u prvo vrijeme kao da smo hajduci. Bilo je slučajeva kada tražimo hranu od pojedinih porodica, uglavnom bogatijih, da su nas pitali koliko nas ima i da li smo Srbi. Ineće, svako je bio raspoložen da pomogne.

Pošto raspушtenje fronta i formiranja u grupi se Obrađom Davidovićem na čelu, došlo je do podjele na dvije grupe - jednu je odveo Miloš Stojaković, a drugu Jovo Marjanović. Sa ovom grupom je otišao i Miloš Bejalica. Ove grupe našezile se na Bečvanskoj strani. Uskoro je satnija domobrana došla i smjestile se u Bečvanskoj školi. Tada je došlo do odleske Miloše Bejalice kod satnika i dalje je sproveden u Bosansku Kostajnicu. Bilo je riječi o tome da treba oteti Miloša, ali to niko nije organizovao i on je tako poginuo.

Bilo bih da napomenem da je među isteknutijim licima, prije rata, bio i Stevo Čekić, koji je, kako sam čuo, bio kandidat Partije još 1940. Preko njega je dolazila literatura koja je bila smještena u tadašnjoj zadrizi u Slobinji, gdje je radio Mirko Radojčić koji se sada našazi u Bosanskoj Kostajnici. Preko zadruge je literatura dospjevala u selo. Dolazila je do Rajka Stojakovića iz Dizdarlije, kao i drugih lica sa ovoga područja. Sve je to bilo ilegalno.

Miloš Bejelice sa još nekim licima bio je 1938. hapšen i proganjen. Prilikom dizanje ustanika drugovi kao Miloš Bejelice nešli su se na strani ustanika i počeli da rukovode.

U septembru 1941. održan je veliki zbor u selu Babineu na kome je govorio Obrad Davidović. On je pozivao narod da nastavi borbu, bez obzira na raspuštanje fronta. U međuvremenu je došao i Ranko Šipka. On je za nas bio nepoznat, ali je došao po zedatu i direktivi, što nismo znali. Ranko Šipka treba da bude komandir naše čete. Tada je i došlo do formiranje čete na Belju. Ranko je podvukao da u četi mogu ostati samo svjesni borci koji se nisu zamjerili narodu, omladinci i sl. Sjećam se da je bilo među nema boraca koji su bili protiv postavljanja Ranka Šipke za komandira, kao što su bili Cojko Bejelica, Ilija Mišković i još neki koji su govorili da neće za komandira Ranka Šipku, nego Obrada Davidovića. Izbile je izvjesna nesuglasice pa se išlo na glasanje i tako je Ranko Šipka pobjedio dobivši većinu glesova. Tada je Obrad Davidović predao svoj vod ili bolje rečeno grupu Ranku Šipki koji je formirao četu. To je bilo u oktobru 1941. a prije toga u septembru se išlo na poleganje zakletve, kada je našu grupu vodio Obrad Davidović. Po povratku se poleganje zakletve, jer se izgleda i politički redilo se borcima, došlo je da postavljanje Ranka za komandira, odnosno našeg glasanje za njega. Teko je Ranko većinom glesova postao komandir beljske čete, a Obrad je otišao u Kožaru i kasnije bio komendant mjesto u Kožercu.

Istovremeno kada je Ranko Šipka došao za komandira čete, došao je i Joso Marjenović za komesar. Miloš Stejaković bio je veza između pozadine i vojnih jedinica u svojstvu partizanskog radnika.

Po dolesku Renke Šipke za komandira i formiranjem čete pristupilo se uređenju logora. Uzimali smo nepuštene zgrade, bivšu zgradu zemljoradničke zadruge u Slobinji, te zgrade koje su nepustile njemačke porodice na Vranovcu u Johovi, te smo to odvozili na Belj i tamо previli berake. Uzimali smo i od imuoniјih seljaka ne revers njihove zgrade /Bojan Kondić nam je dao jednu zgradu od 15 metara/. Uspjeli smo da na ovaј način uređimo logor čete na Belju, na mjestu zvanom komanda.

Pored prikupljenja hrane od naroda stvorili smo ekonomiju u četi. Postojalo je čitavo gospodinstvo. Napravljeni su magacini, držano preko 100 i više komada živadi. Negativne neprijatelj nije uspio da pronadje ni za vrijeme kozarečke ofanzive, jer su bili dobro skriveni. U njima se nalazilo oko 2 vagona žita, nekoliko stotine kilograma masti i drugog. Pored toga u četi je bila bolnica s našim ranjenicima. Bilo je organizovano posebno snabdjevanje ove bolnice. O snabdjevanju bolnice brinuo se Ostoja Vignjević iz Johove. On je veoma uspješno vršio snabdjevanje bolnice. Kasnije su iz bolnice u Strigovi dopremani ranjenici i bolesnici u ovu bolnicu.

Uskoro po formirajući čete počeli su da stižu novi borci ne samo iz ovoga kraja, nego i iz Hrvatske, iz sela preko Une. Tako nam je došao i Peter Metava i još izvjestan broj boraca. Četa je ojsčala i brojala je 140 boraca. Po tadašnjem rasporedu imao sam zadatku da vršim snabdjevanje čete. Mislim da nisu tačni podaci da je u četi bilo 95 boraca.

U četi su postojala 4 vode /prvi, drugi i treći vod, sa mitraljesko-minobacačkim vodom/. I sada se na mjestu logora ne lazi kamenje gdje su bile zgrade pojedinih vodova. Vodnici su bili Milan Muherem, Mihajlo Gačić, Ostoja Miljaković, a mitraljeskoga Pero Muherem.

U deljskoj četi ostao sam do maja 1942., kada je oslobođen Prijedor.

Poslije odleske Ranko Šipke u udarni protivčetnički bataljon, za komendira nem je došao Veljko Stojaković a za komandara Pero Djurić, jer je uskoro otišao i Joso Marjanović. Jedno vrijeme u našoj četi bio je učitelj Peter Akšam. Istina, on nije imao rukovodeću ulogu, već smo ga smatrali isteknutijim.

Učestvovao sam u akciji na Podgradce i Mrakovici. U akciji na Podgradce poginuo je Mihajlo Vukalo, iz naše čete, rodom iz Dizdarlija. Sjećam se da se jevio u četu kada smo krenuli u akciju i zadrželi se kod kuće Djurana Čurina u Dizderliju, gdje smo ručali, da bi i on išao sa nama. Poginuo je u prvoj akciji. Tu je poginuo i Milenko Filipović.

Isto tako u akciji na Mrakovici bila je cijela naše četa sa Balja. Tada je ranjen Stojan Stojaković, a poginuo je Milen Vujošević. Poslije ove akcije dobili smo minobacač i teški mitraljez.

Kao što sam nspomenuo, u našoj četi bilo je oko 140 boraca. Iako su neki otišli u udarni protivčetnički bataljon, četa je uvijek imala do 140 boraca, jer su svakodnevno pristizali novi borci. Bila je to veoma jaka i dobra četa. Bile je među najječima četama na Kožari.

Naša četa učestvovale je i u akciji na Prijedor maja 1942. Sjećam se da smo došli u selo Orlovce, gdje smo kreće vrijeđene logorovali i pripremali se za akciju.

Poslije ove akcije otišao sam u Prvu krajisku brigedu, koja je osnovana 21. maja 1942. u selu Lemovitoj. Postavljen sam za pomoćnika intendantca brigade Mirka Graonića. Tako sam napustio beljsku četu i ostao u Prvoj krajiskoj brigadi.